


Vuk'uzenzele

Produced by: Government Communication & Information System (GCIS)

English / Sesotho

January 2021 Edition



**Matric
results -
how to
cope**

Page 4



**Apply for
an overseas
scholarship**

Page 9

Job creation is the icing on top of entrepreneurship



■ Pastry chef Gugu Mazibuko is making his mark in the cake industry while also creating jobs and boosting the South African economy.

Dale Hes

Pastry chef Gugu Mazibuko (25) is building a reputation as a cake decorating king in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal (KZN), where he runs his own confectionery business.

Mazibuko grew up in Ulundi in northern KZN. His mother was a good baker and this inspired the young Mazibuko to pursue a career in food.

"I knew that I wanted to be in food, but I didn't know which path I wanted to take. I went to several different colleges before I eventually discovered that working with pastries was what I wanted to do," says Mazibuko.

Mazibuko studied to be a pastry chef through the International Hotel School, and then discovered a love for cake decorating.

"I didn't know if cake decorat-

ing could actually be a full-time career for me but, funny enough, I gained inspiration from the TV show Cake Boss, where this guy had become very successful with his cake decorating. This gave me some motivation to start my own business."

Mazibuko started advertising his services on social media, and then word began to spread about his business.

Gugu the Baker, as he is known in Pietermaritzburg, now creates a variety of beautifully decorated cakes for special occasions, such as weddings, birthdays and anniversaries, and also makes other small pastries for clients.

"I love the creativity of decorating cakes. Every client comes in with a different style and decoration that they are looking for,

Cont. page 2



To read Vuk'uzenzele download the GOVAPP on:



Search for SA Government on Google playstore or appstore

CONTACT US

Website: www.gcis.gov.za
www.vukuzenzele.gov.za

Email: vukuzenzele@gcis.gov.za
Tel: (+27) 12 473 0353

Tshedimosetso House:
1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 00083

FREE COPY NOT FOR SALE



"JWALE KE NAKO YA HORE BOHLE RE SEBETSENG MMOHO, TLOTLONG YA NELSON MANDELA, HO AHA AFRIKA BORWA E NTJHA, E BETERE BAKENG SA BOHLE."

MOPRESIDENTE CYRIL RAMAPHOSA

#SendMe

RE O AHOLA BOKAMOSO BO BETERE
RE ITHUTA HO TSWA HO MADIBA



Afrika Borwa e hlola HIV le AIDS

Ha re ntse re tswella ka miteko a rona a ho laola sewa sena se re thefutseng sa kokwanahloko ya corona, ha hona hore re ka iphapanyetsa diphephetso tse ding tsa bophelo bo bottle tse na ha ya rona e kopanang le tsona.

Ka dilemo tse fetang mashome a mararo, esale naha ya rona e ntse e lwantshana le bothata ba phamokate (HIV) le lefu la phamokate (AIDS), bo ileng ba baka tahlahelo ya maphelo a mangata le ho baka ditsietsi le tshotleho e kgolohadi.

Ho tloha maqalong a sewa sa COVID-19 naheng, le ho kwalwa ha naha ka kakaretsa le kgatello ho ditsha tsa bophelo bo bottle, boholo ba ditshebeletso tsa HIV, AIDS le lefuba (TB) di ile tsa kgahlamelwa hampe. Sena se bakile phephetso ho batho ba etsang diteko le ho qala ka pheko ya meriana ya ARV. Boholo ba batho ba fumane ho le boima ho phaka meriana ya bona mme ke batho ba mmalwa feela ba ileng ba kgona ho fumantshwa ditshebeletso tse itseng, tse jwalo ka ho bolotswa ha banna ka bongaka ka boithaupi.

Ka mokgwa o tshwanang, re boetse re ithutile dintho tse ngata ho tswa ho karabelo ya rona ya ditshebeletso tsa bophelo bo bottle ka sewa sa kokwanahloko ya corona tse ka matlafatsang ntwa ya rona kgahlano le HIV le TB.

Afrika Borwa e tswella ho ba le palo e kgolo ya batho



ba phelang ka HIV lefasheng. Feela, ho a kgothatsa hore dilemong tse leshome tse fetileng re fihetse kgatellopele ho fokotseng palo e ntjha ya ditshwaetso tsa HIV setjhabeng sa rona ka boholo bo batlileng bo lekana le 60%.

Ho boela ho kgothatsa hore ditshwaetso ya HIV barwetsaneng le dikgarebe e theohile haholo dilemong tse leshome tse fetileng. Sena ke sehlopha sa baahi se bohlokwa haholo hobane ke bona ba ka bang kotsing e kgolokolo ya ho tshwaetso ke HIV.

Lenaneo la rona la pheko le bile le seabo ho fokotseng palo ya mafu a bakwang ke AIDS ka 60%. Ho bile le phokotseho e kgolo mafung a amanang le HIV batjheng.

Re ile ra kgonahala ho fokotsa dipalo tsa mafu hobane, ha mmoho le balekane ba rona, re ile ra kenya lenaneo le leholo la meriana ya ARV le ileng la fihlella dimilione tsa batho ba phelang ka lefu lena.

Maqalong a dilemo tse leshome, lenaneo la rona la

ho thibela tshwaetso ya mme leseeeng (PMTCT) ka HIV le ne le sa phatlalatswa haholo.

Ha jwale re se re ena le palo e hodimodimo ka ho fetisia dinaheng tsa Borwa ba Afrika, e leng se fokoditseng haholo dipalo tsa tshwaetso baneng.

Le ha feela re fokoditswe mafu le ditshwaetso tse ntjha, re ntse re le hole le ho fihlella maikeisetso a rona ao re ikanneng ka ona ka 2016 a ho fihlella 75% ya phokotsa ya ditshwaetso tsa HIV ka 2020.

Ha re ka atleha ho etsa sena, re ka kgona ho fedisa AIDS jwalo ka kotsi e kgahlano le bophelo bo bottle ka 2030.

Ka maswabi, ha re so fihle moo. Re tlameha ho etsa dintho tse ding tse ngata ho netefatsa hore batjha ba rona ba matlafaditswe ka ho thibela ditshwaetso, ho kenyelsetsa ho fetola maitshwaro a bona, ho fumantshwa dikgohlopo le ho etsa diteko kgafetsa. Re hloka ho netefatsa hore bohole ba nang le tshwaetso ba fumantshwa pheko le tlhokomelo.

Re hloka ho sebetsa ka

thatathata ho thibela tshwaetso ya HIV haholoholo ho ditho tsa setjhaba tse nang le kgonahalo e hodimo ya ho tshwaetseha, tse kenyelsetsang basebetsi ba rekisang mmele, banna ba etsang thobalano le banna ba bang, le batho ba itlhahang ka dithethefatsi. Re tlameha ho fedisa sekgoro le kgethollo e kgahlano le batho bana. Re ka se tshepe feela hore re tla fedisa HIV haeba re iphapanyetsa ditlhoko, dingongoreho le ditokelo tsa karolo e fe kapa e fe ya setjhaba sa rona.

Afrika Borwa e hloka ho eketsa maiteko a ho bolotsa bahlankana ka bongaka ho fokotsa kotsi ya bona ya ho tshwaetso ke HIV. Ho bolotswa ho sa bolokehang ha ho a tlameha ho siya bahlankana ba rona ba ena le mathata a bophelo bo bottle ka ho sa feleng, mme ha ho motho ya tlameha ho hloka hala ka lebaka la ho bolotswa. Re tlameha ho netefatsa hore bahlankana ba rona ba bolotswa ka tsela e bolokehileng.

Re kgothaditswe ke sephetho sa diphuputsu tsa haufinyana tjeni tse buang ka meriana ya ho thibela tshwaetseha (PrEP).

E fapane ho ARV ka ha pheko ya ARV e fuwa batho ba nang le tshwaetso ya HIV, PrEP yona e le pheko e sebediswang kgafetsa ke batho ba senang HIV ho thibela tshwaetso.

Diphuputsu tse, tse entsweng ke ditsebi tsa saene tsa Marangrang a Diteko tsa Thibelo ya HIV, di fumane hore ho hlajwa ha nngwe ka mora dibeketse robedi ha diente tse sebetsang ka nako e telele ho betere ho feta ho nwa pidisi e

thibelang HIV e nnewang letsatsi le letsatsi. Diphetho tse na di na le bokgomi bo boholo ba ho ka matlafatsa karabelo ya sewa sena.

Haeba re ikemiseditse ho atleha ho fedisa AIDS jwalo ka kotsi e kgahlano le bophelo bo bottle dilemong tse leshome, re hloka ho konyantsa ditshibollo tsa bongaka le ho fetola maitshwaro ka botebo. Re boela re hloka ho lwantshana le maemo a morule a bophelo a bakang dipalo tse hodimo tsa tshwaetso.

Enngwe ya dithomo tsa rona e ka sehlohleng ke ho matlafatsa barwetsana le dikgarebe, ka thuto, moruo le maemo a bophelo setjhabeng. Ba hloka ho kgona ho inkela diqeto ka karolo e nngwe le e nngwe ya maphelo a bona, ho kenyelsetsa maikutlo le maitshwaro a bona ka thobalano.

Qetellong, re tla fihlella pheido ya AIDS ka ho matlafatsa batjha, basadi le batho ba bang ba kotsing. Sena se kenyelsetsa matlafatso ka phumantsho ya lesedi, dikelsetso le tshehetso.

Se kenyelsetsa phumantsho ya thuto le menyela ya moruo, haholoholo ho barwetsana.

Matlafatso e boela e bolela hore motho e mong le e mong o tlameha ho fumantshwa diteko, pheko le ditshebeletso tse ding tsa bophelo bo bottle.

Ho fihlela ha jwale, batho ba Afrika Borwa ba fihleletsatse kgatellopele e ngata, ba mammella tse ngata le ho fihlella kgatellopele e kgolo twantshong ya HIV, AIDS le TB. Ha re tiisetseng letsoho ho tharollo le diketso tsa rona tsa ho tobana le ho hlola AIDS ka ho phethahala.

Monyetla o mong hape wa ho phethela materiki wa hao

Cathy Grosvenor

Nako ya hore o ka phethela materiki wa hao kapa wa fumana sephetho seo o se labalabelang e ntse e le teng, ke molaetsa o tswang ho Lenaneo la Tshehetso la Monyetla wa Bobedi wa Materiki wa Lefapha la Thuto ya Motheo (DBE).

Molaodi wa lenaneo, Ngaka Sandy Malapile, o re lengolo la materiki le bohlokwa-hlokwa hobane ntle le lona, boholo ba menyeta e tla dula a kwetswe.

"Bolaodi ba Lekala la Thupello le Thuto (SETA), bo rongweng ka ho ntlafatsa setjhaba ka mananeo a botsebi le borupelli, bo hloka hore barupellwi ba be le materiki," ho rialo Ngaka Malapile.

Le thakgotswe ka Pherekong 2016, lenaneo la Monyetla wa Bobedi le tshehetso bohole – ba dilemo di fe kapa di fe – ba batlang ho fihlella kapa ho ntlafatsa lengolo la bona la materiki, thutong kang mme le ka thuto ya nakwana. Ha ho ditjeho di fe kapa di fe.

Ke mang ya tshwanelwang ke monyetla ona?

- Batho ba batlang ho ntlafatsa sephetho sa bona sa materiki, ho sa kgathalsetse hore na ba ngotse materiki ya bona haufinyana tjena kapa dilemo tse leshome tse fetileng.
- Ngaka Malapile o hlosa hore motho ya batlang ho ba le lengolo la boenjineri, ho etsa mohlala, o tla hloka ho ntlafatsa matshwao a hae a mmetse hore a kgone ho kena thutong ena.
- Batho ba ileng ba se kgone ho pasa materiki mme ba batla monyetla wa bobedi wa ho pasa.
- Batho ba tloheletseng sekolo ka mora ho pasa Kereite 9 (Sehlopha sa bo7), ba dilemo tse 21 kapa tse fetang, mme ba labalabela

ho fumana lengolo la bona la materiki.

O ka qala jwang

Ingodisa ho e nngwe ya dikantoro tse 75 tsa diseteke tsa thuto naheng ka bophara kapa marangrang a inthanete ho websaete ena: www.eservices.gov.za.

Ho ingodisa ho butsi ka la 1 Mphalane mme ho tla kwalla ka Hlakola 2021. Baithuti ba ka ipalla ka bo bona kapa ba ithutela ho e nngwe ya ditsi tse 133 tsa Lenaneo la Tshehetso la Monyetla wa Bobedi wa Materiki moo ba tla rutwang ke matitjhere ka kotlolohlo ka mora dihora tsa tshebetso kapa ka mafelo a beke.

Ngaka Malapile o re ho hiruve matitjhere a hlwalwa feela ho tswa seterekeng kang ho ruta ditsing tsena.

Ditsi tsena ha di fumanane-he ditoropong kapa metseng yohle, empa di fumaneha dibakeng tseo e leng hore ho bile le palo e hodimodimo ya batho ba ingodisitseng, ho bolelang sebaka sa boithutelo se ka fetoha selemo le selemo.

Baithuti ba rutwang ke matitjhere ka kotlolohlo le ba ithutelang lapeng ba fumantshwa ditshebeletso tsa tshehetso ya dithuto tse phethahetseng ka ho tshwana, ho tloha ho kgaso ya dithuto seyalemoyeng le telebesheneng ka dinako tse itseng; ho ya ho disebediswa tse fumanwang inthaneteng;

mme, le ho ba senang di-khompiyutha, dihatisi le inthanete – mme ba romellwa dibukana tsa ho ithuta tse hatitsweng ke DBE. Batho ba nang le khompiyutha empa ba hloka inthanete kapa data, ba ka kopa CD e nang le dibukana tsa ho ithuta tsohle, mme ba tle e romellwa.

"Boholo ba baithuti ba batho ba baholo bo hloka nako ya ho shebana le dithuto tsa bona feela. Ka lehlohonolo, ba ka kgona ho nka qeto ya hore na ke dithuto tse kae tseo ba batlang ho di etsa ka selemo hobane ha ba behelwa nako eo ba tlamehang ho phethela materiki ya bona ka yona."



Ha ba se ba ingodisitse, DBE e tla thusa mothuti e moholo kang ho kgetha dithuto tse a batlang ho di etsa le ho mo hhalosetsa hore na ke di fe tsa setlamo.

Ha ba se ba atlehile di-thutong tsa bona, batho ba tlohetseng sekolo ka mora 2008 ba fumantshwa Setifikeiti se Phahameng sa Naha, mme ba tlohetseng sekolo pele ho moo, ba fumantshwa Setifikeiti se Fetotsweng se Phahameng.

Empa, Ngaka Malapile o re mangolo ka bobedi, a na le boleng bo phahameng ka ho tshwana, ho ya ka dithuto tse kgethuweng le matshwao a fihleletsweng, a ka sebediswa ho kenya dikopa tsa diyuni-visithi le dikholetjhi.

Ho nehelana ka menyeta ya bobedi

DBE e tshwara mananeo a dipontsho a mabileng a setjhaba ho kgothaletsa batho ho ingodisetsa Lenaneo la Tshehetso la Monyetla wa Bobedi wa Materiki. Ditsha tsa thuto e phahameng le di-SETA di mengwelwa ho tla nehelana ka lesedi le nga-

ta ka mokgwa o kgonehang ho batho ba nang lekgahleho.

Ho boholo ba mananeo ana a dipontsho a mebileng, Letona Angie Motshekga o ile a koptjwa ke batjha ho phatlalatsa mananeo a ka thusang batjha ho kgona ho fumana menyeta e mengata ya mesebetsi, ho rialo Ngaka Malapile.

Ho arabela sena, DBE e thakgola lenaneo la ntshetsopele ya botsebi selemong sena le ikemiseditseng ho fihlella batjha ba dimillione tse 3.4 ba hlokang mesebetsi, thuto le thupello. Dithuto di tla kenyaletsa mekgwa ya ho iphedisa – ho kenyaletsa dihlooho tse jwalo ka ho ngola CV le seo o tlamehang ho se etsa inthaviung ya mosebetsi; ho ya ho dithuto tsa botsebi ba motheo, jwalo ka ho lokisa dieta, tsebo ya ho sebedisa khomphiutha (ICT), le le tsebo ya ho bala le ho ngola.

Na o ne o tseba?

- Ho sa kgathalsetse hore na o tloheletse sekolo dilemong tsa bo 1960 kapa haufinyananyana, o tlameha ho ithuta ho latela khurikhulamu ya ha jwale.
- Lekala la thuto la Afrika Borwa le boela le kenyaletsa batho ba tloheletseng sekolo pele ba phethela Kereite ya 9, ka Lenaneo la Thuto ya Motheo le Thupello ya Batho ba Baholo (ABET) la Lefapha la Thuto e Phahameng le Thupello.